

## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Hemija okoline I

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

6

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni  Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Nema

**7. Ograničenja pristupa:**

Studenti I Ciklusa PMF-a

**8. Trajanje / semestar:**

1

7

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

3

9.2. Auditorne vježbe:

0

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

2

**10. Fakultet:**

PMF

**11. Odsjek / Studijski program:**

Hemija

**12. Odgovorni nastavnik:**

dr.sc. Benjamin Čatović

**13. E-mail nastavnika:**

benjamin.catovic@untz.ba

**14. Web stranica:**

www.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Sticanje osnovnih saznanja i analitičkih laboratorijskih vještina za analizu elemenata okoliša odnosno vode i atmosfere kao dijelove okoliša.

**16. Ishodi učenja:**

Upoznavanje sa sastavom vode i atmosfere, polutantima u vodi i atmosferi te njihovom uzorkovanju i određivanju. Nakon odslušanog i uspješno položenog kursa studenti bi trebali da ovladaju osnovnim znanjima o životnoj sredini, prije svega o atmosferi i vodama kao i o zagađenjima u njima.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Klasifikacija zagađivača životne sredine. Vrste fizičkih, hemijskih i bioloških polutanata. Podjela zagađivača u atmosferi. Prečišćavanje zraka od čvrstih čestica. Prirodna jedinjenja-zagađivači atmosfere. Onečišćenje zraka. Elektromagnetno zračenje. Grupe polutanata. Putevi ulaska zagađujućih supstanci u ekosistem. Glavne otopljene komponente u rijekama. Energetski ciklus. Radijacija i bilans energije. Varijacije u solarnoj radijaciji- atmosferska i okeanska izmjena topline. Efekat staklenika i ozonska rupa. CO<sub>2</sub> i njegov značaj u atmosferi. Uticaj aerosola i njihova podjela. Primarni aerosoli. Sekundarni aerosoli. Sulfatni aerosoli, aerosoli čađi, aerosoli organskog ugljika, aerosoli izgaranja biomase. Sekundarni aerosoli. Nitratni aerosoli, aerosoli mineralne prašine, aerosoli morske soli. Cl<sup>-</sup>, Na<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup> i K<sup>+</sup> u kiši. Sulfati u kiši-atmosferski ciklus S. Atmosferski ciklus N. Atmosferski ciklus kruženja amonijaka. Ciklus ugljika, C. Ciklus fosfora, P. Ciklus vode (hidrološki ciklus).

**18. Metode učenja:**

Predavanja i konsultacije. Na predavanjima će se izlagati gradivo predviđeno planom i programom ovog predmeta. Pismena provjera znanja uključuje test I i test II koji obuhvataju gradivo obrađeno u toku kursa. Završna provjera znanja se odnosi na cjelokupno obrađenu materiju kroz teoretsku osnovu.

**19. Objašnjenje o provjeri znanja:**

Nakon polovine semestra studenti pismeno polažu test I (prva parcijala) koji obuhvata do tada obrađenu tematiku sa predavanja. Test se sastoji od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor boduje se sa 2 boda, odnosno, student na prvom međuispitu može ostvariti maksimalno 20 bodova. Nakon završetka semestra studenti pismeno polažu test II (druga parcijala) koji obuhvata obrađenu tematiku sa predavanja iz drugog dijela semestra. II Test se, također, sastoji od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor boduje se sa 2 boda, odnosno, student na drugoj parcijali može ostvariti maksimalno 20 bodova. Oba testa polažu svi studenti na predmetu istovremeno čime je postignuta ujednačenost nivoa znanja koje se testira, kao i uslovi pod kojima student polaže ispit. Za kontinuiranu prisutnost na predavanjima u toku cijelog semestra student može ostvariti od 8 do 15 bodova. Također, student može za aktivnost na eksperimentalnim vježbama ostvariti od 2 do 5 bodova. Student je dužan da kolokvira laboratorijske vježbe koje su vrednovane sa 20 bodova, putem pismenog kolokvija koji se organizuje u zadnjoj sedmici semestra. Popravni i dodatni popravni ispit se polaže po istom principu kao i završni ispit. Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i laboratorijskim vježbama. Studenti su obavezni prisustvovati na najmanje 80% od ukupnih sati predavanja. Studenti su obavezni uraditi sve vježbe, a uz opravdan izostanak se može nadoknaditi propuštena vježba u dogovorenom terminu. Nastavnik i asistent će tokom čitavog semestra na posebno kreiranom obrascu pratiti prisutnost svakog studenta. U slučaju više neopravdanih izostanaka, student gubi pravo na potpis od predmetnog nastavnika. Završni ispit je usmeni. Pravo izlaska na završni-usmeni ispit imaju studenti koji su položili obje parcijale i ispunili ostale predispitne obaveze. Na usmenom ispitu student odgovara na pet izvučenih pitanja iz programa nastavnog predmeta obrađenog na predavanjima. Usmeni ispit se može položiti ukoliko student odgovori na svih pet pitanja. Maksimalan broj bodova koji student može ostvariti na usmenom ispitu je 20. Da bi student položio predmet mora ostvariti minimalno 54 kumulativna boda od čega minimalno 14 bodova na završnom usmenom ispitu.

**20. Težinski faktor provjere:**

Obaveze studenta:	Bodovi (min/max)
Urednost pohađanja nastave/aktivnost:	8/15
Obavezno kolokviranje:	10/20
Aktivnost na vježbama:	2/5
Test I i test II:	20/40
Završni test:	14/20
UKUPNO:	54/100

**21. Osnovna literatura:**

- 1.T.,Muhić-Šarac,Uvod u hemiju životne sredine,PMF,Sarajevo 2011
- 2.D.,Tuhtar,Zagađenje zraka i vode,Svjetlost,Sarajevo,1984
- 3.A.,Papo,Praktikum zaštite životne sredine,Interna skripta
- 4.M.,Jakovljević,M.,Pantović,Hemija zemljišta i vode,Naučna knjig

**22. Internet web reference:**

--

**23. U primjeni od akademske godine:**

2016/17
---------

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

--